

Combined reports with 15min bins

Report Id - 691

Site Name - 01322011-1

Description - BELSIZE RD [30MPH] EAST OF PRIORY TERR

Direction - West

25 January 2016

Time	Hourly Totals	15 Minute Bin Drops				Cycles	Motor Cycles	Car Van	Car Van Towing	Number Vehicle Cl			
		00-15	15-30	30-45	45-00					2 Axle Van Lorry	3 Axle Rigid	4 Axle Rigid	
0000	43	14	9	14	6	1	1	34	0	7	0	0	
0100	20	2	5	5	8	1	1	16	0	2	0	0	
0200	21	5	8	4	4	1	0	17	0	3	0	0	
0300	16	4	4	3	5	0	1	12	0	3	0	0	
0400	13	2	2	6	3	2	0	7	0	4	0	0	
0500	33	4	13	6	10	4	1	19	0	9	0	0	
0600	56	11	11	16	18	4	1	34	0	16	0	1	
0700	101	24	23	27	27	8	2	68	0	21	0	0	
0800	166	32	49	44	41	10	2	132	0	19	3	0	
0900	147	37	26	42	42	9	3	102	0	30	1	0	
1000	145	46	31	40	28	7	3	95	1	37	1	1	
1100	142	35	42	31	34	2	9	100	1	30	0	0	
1200	138	34	39	33	32	7	9	102	0	19	0	0	
1300	149	33	38	37	41	4	11	108	0	24	2	0	
1400	125	24	33	27	41	7	4	100	0	14	0	0	
1500	183	42	33	49	59	4	8	148	1	22	0	0	
1600	154	37	31	46	40	8	6	117	0	23	0	0	
1700	179	51	37	42	49	19	9	131	2	18	0	0	
1800	182	56	52	35	39	14	6	145	0	16	0	1	
1900	137	42	31	32	32	7	6	113	2	8	1	0	
2000	117	31	27	32	27	1	5	100	0	11	0	0	
2100	105	35	33	14	23	6	5	85	0	9	0	0	
2200	71	20	17	15	19	1	5	55	0	9	0	1	
2300	53	22	15	6	10	2	3	41	0	6	0	0	
07-19	1811	451	434	453	473	99	72	1348	5	273	7	2	
06-22	2226	570	536	547	573	117	89	1680	7	317	8	3	
06-00	2350	612	568	568	602	120	97	1776	7	332	8	4	
16-19	515	144	120	123	128	41	21	393	2	57	0	1	
06-09	323	67	83	87	86	22	5	234	0	56	3	1	
00-00	2496	643	609	606	638	129	101	1881	7	360	8	4	

Classes ARX Scheme							Percentage Vehicle c						
3 Axle Artic	4 Axle Artic	5 Axle Artic	6 Axle Artic	Double Road Train	Triple Road Train	Cycles	Motor Cycle	Car Van	Car Van Towing	2 Axle Van Lorry	3 Axle Rigid	4 Axle Rigid	
0	0	0	0	0	0	2.3	2.3	79.1	0	16.3	0	0	
0	0	0	0	0	0	5	5	80	0	10	0	0	
0	0	0	0	0	0	4.8	0	81	0	14.3	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	6.3	75	0	18.8	0	0	
0	0	0	0	0	0	15.4	0	53.8	0	30.8	0	0	
0	0	0	0	0	0	12.1	3	57.6	0	27.3	0	0	
0	0	0	0	0	0	7.1	1.8	60.7	0	28.6	0	1.8	
0	1	0	1	0	0	7.9	2	67.3	0	20.8	0	0	
0	0	0	0	0	0	6	1.2	79.5	0	11.4	1.8	0	
0	0	0	2	0	0	6.1	2	69.4	0	20.4	0.7	0	
0	0	0	0	0	0	4.8	2.1	65.5	0.7	25.5	0.7	0.7	
0	0	0	0	0	0	1.4	6.3	70.4	0.7	21.1	0	0	
1	0	0	0	0	0	5.1	6.5	73.9	0	13.8	0	0	
0	0	0	0	0	0	2.7	7.4	72.5	0	16.1	1.3	0	
0	0	0	0	0	0	5.6	3.2	80	0	11.2	0	0	
0	0	0	0	0	0	2.2	4.4	80.9	0.5	12	0	0	
0	0	0	0	0	0	5.2	3.9	76	0	14.9	0	0	
0	0	0	0	0	0	10.6	5	73.2	1.1	10.1	0	0	
0	0	0	0	0	0	7.7	3.3	79.7	0	8.8	0	0.5	
0	0	0	0	0	0	5.1	4.4	82.5	1.5	5.8	0.7	0	
0	0	0	0	0	0	0.9	4.3	85.5	0	9.4	0	0	
0	0	0	0	0	0	5.7	4.8	81	0	8.6	0	0	
0	0	0	0	0	0	1.4	7	77.5	0	12.7	0	1.4	
0	1	0	0	0	0	3.8	5.7	77.4	0	11.3	0	0	
1	1	0	3	0	0	5.5	4	74.4	0.3	15.1	0.4	0.1	
1	1	0	3	0	0	5.3	4	75.5	0.3	14.2	0.4	0.1	
1	2	0	3	0	0	5.1	4.1	75.6	0.3	14.1	0.3	0.2	
0	0	0	0	0	0	8	4.1	76.3	0.4	11.1	0	0.2	
0	1	0	1	0	0	6.8	1.5	72.4	0	17.3	0.9	0.3	
1	2	0	3	0	0	5.2	4	75.4	0.3	14.4	0.3	0.2	



Classes ARX Scheme							Vehicle Speed						
3 Axle Artic	4 Axle Artic	5 Axle Artic	6 Axle Artic	Double Road Train	Triple Road Train	MPH 0 <10mph	MPH 10 <15mph	MPH 15 <20mph	MPH 20 <25mph	MPH 25 <30mph	MPH 30 <35mph	MPH 35 <40mph	
0	0	0	0	0	0	0	1	3	19	13	4	2	
0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	7	3	0	
0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	6	4	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	4	0	
0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	3	3	1	
0	0	0	0	0	0	3	4	4	10	2	4	5	
0	0	0	0	0	0	1	3	9	15	18	5	4	
0	1	0	1	0	0	4	7	26	27	28	6	2	
0	0	0	0	0	0	2	10	30	69	40	11	2	
0	0	0	1.4	0	0	3	7	25	63	41	6	1	
0	0	0	0	0	0	4	15	38	49	30	6	2	
0	0	0	0	0	0	1	9	20	68	35	7	1	
0.7	0	0	0	0	0	3	15	25	53	30	10	2	
0	0	0	0	0	0	1	18	32	57	34	3	2	
0	0	0	0	0	0	2	9	27	48	35	3	1	
0	0	0	0	0	0	3	12	41	64	40	20	3	
0	0	0	0	0	0	3	18	31	59	34	8	1	
0	0	0	0	0	0	3	25	40	65	40	5	1	
0	0	0	0	0	0	3	19	27	82	42	7	1	
0	0	0	0	0	0	3	8	31	51	34	5	5	
0	0	0	0	0	0	0	10	17	42	42	5	1	
0	0	0	0	0	0	1	9	9	34	35	13	3	
0	0	0	0	0	0	0	5	11	21	26	6	0	
0	1.9	0	0	0	0	0	2	8	21	17	2	3	
0.1	0.1	0	0.2	0	0	32	164	362	704	429	92	19	
0	0	0	0.1	0	0	37	194	428	846	558	120	32	
0	0.1	0	0.1	0	0	37	201	447	888	601	128	35	
0	0	0	0	0	0	9	62	98	206	116	20	3	
0	0.3	0	0.3	0	0	7	20	65	111	86	22	8	
0	0.1	0	0.1	0	0	41	209	458	938	640	150	43	



Speed	MPH						Vehicle Speed Percent						
	MPH 40 <45mph	MPH 45 <50mph	MPH 50 <55mph	MPH 55 <60mph	MPH 60 <65mph	MPH 65 <140mph	MPH% 0 10	MPH% 10 15	MPH% 15 20	MPH% 20 25	MPH% 25 30	MPH% 30 35	MPH% 35 40
	1	0	0	0	0	0	0	2.3	7	44.2	30.2	9.3	4.7
	0	1	0	0	0	0	0	5	5	35	35	15	0
	0	1	0	0	0	0	0	4.8	9.5	33.3	28.6	19	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3	18.8	50	25	0
	0	0	0	0	0	0	7.7	7.7	0	30.8	23.1	23.1	7.7
	1	0	0	0	0	0	9.1	12.1	12.1	30.3	6.1	12.1	15.2
	1	0	0	0	0	0	1.8	5.4	16.1	26.8	32.1	8.9	7.1
	1	0	0	0	0	0	4	6.9	25.7	26.7	27.7	5.9	2
	1	1	0	0	0	0	1.2	6	18.1	41.6	24.1	6.6	1.2
	1	0	0	0	0	0	2	4.8	17	42.9	27.9	4.1	0.7
	0	1	0	0	0	0	2.8	10.3	26.2	33.8	20.7	4.1	1.4
	1	0	0	0	0	0	0.7	6.3	14.1	47.9	24.6	4.9	0.7
	0	0	0	0	0	0	2.2	10.9	18.1	38.4	21.7	7.2	1.4
	2	0	0	0	0	0	0.7	12.1	21.5	38.3	22.8	2	1.3
	0	0	0	0	0	0	1.6	7.2	21.6	38.4	28	2.4	0.8
	0	0	0	0	0	0	1.6	6.6	22.4	35	21.9	10.9	1.6
	0	0	0	0	0	0	1.9	11.7	20.1	38.3	22.1	5.2	0.6
	0	0	0	0	0	0	1.7	14	22.3	36.3	22.3	2.8	0.6
	1	0	0	0	0	0	1.6	10.4	14.8	45.1	23.1	3.8	0.5
	0	0	0	0	0	0	2.2	5.8	22.6	37.2	24.8	3.6	3.6
	0	0	0	0	0	0	0	8.5	14.5	35.9	35.9	4.3	0.9
	1	0	0	0	0	0	1	8.6	8.6	32.4	33.3	12.4	2.9
	2	0	0	0	0	0	0	7	15.5	29.6	36.6	8.5	0
	0	0	0	0	0	0	0	3.8	15.1	39.6	32.1	3.8	5.7
	7	2	0	0	0	0	1.8	9.1	20	38.9	23.7	5.1	1
	9	2	0	0	0	0	1.7	8.7	19.2	38	25.1	5.4	1.4
	11	2	0	0	0	0	1.6	8.6	19	37.8	25.6	5.4	1.5
	1	0	0	0	0	0	1.7	12	19	40	22.5	3.9	0.6
	3	1	0	0	0	0	2.2	6.2	20.1	34.4	26.6	6.8	2.5
	13	4	0	0	0	0	1.6	8.4	18.3	37.6	25.6	6	1.7

Percentages							>PSL	>PSL%	>SL1	>SL1%	>SL2	>SL2%	P-Tile
MPH%	MPH%	MPH%	MPH%	MPH%	MPH%		30	30	35	35	45	45	85%
40	45	50	55	60	65	140			ACPO	ACPO	DFT	DFT	
2.3	0	0	0	0	0	0	7	16.3	3	7	0	0	30.2
0	5	0	0	0	0	0	4	20	1	5	1	5	32.9
0	4.8	0	0	0	0	0	5	23.8	1	4.8	1	4.8	31.3
0	0	0	0	0	0	0	4	25	0	0	0	0	31.8
0	0	0	0	0	0	0	4	30.8	1	7.7	0	0	31.3
3	0	0	0	0	0	0	10	30.3	6	18.2	0	0	35.1
1.8	0	0	0	0	0	0	10	17.9	5	8.9	0	0	31.1
1	0	0	0	0	0	0	9	8.9	3	3	0	0	28.4
0.6	0.6	0	0	0	0	0	15	9	4	2.4	1	0.6	28.4
0.7	0	0	0	0	0	0	8	5.4	2	1.4	0	0	26.4
0	0.7	0	0	0	0	0	9	6.2	3	2.1	1	0.7	28.2
0.7	0	0	0	0	0	0	9	6.3	2	1.4	0	0	27.5
0	0	0	0	0	0	0	12	8.7	2	1.4	0	0	28.4
1.3	0	0	0	0	0	0	7	4.7	4	2.7	0	0	26.6
0	0	0	0	0	0	0	4	3.2	1	0.8	0	0	27.3
0	0	0	0	0	0	0	23	12.6	3	1.6	0	0	28.9
0	0	0	0	0	0	0	9	5.8	1	0.6	0	0	27.3
0	0	0	0	0	0	0	6	3.4	1	0.6	0	0	26.4
0.5	0	0	0	0	0	0	9	4.9	2	1.1	0	0	26.8
0	0	0	0	0	0	0	10	7.3	5	3.6	0	0	28.6
0	0	0	0	0	0	0	6	5.1	1	0.9	0	0	27.7
1	0	0	0	0	0	0	17	16.2	4	3.8	0	0	30
2.8	0	0	0	0	0	0	8	11.3	2	2.8	0	0	28.6
0	0	0	0	0	0	0	5	9.4	3	5.7	0	0	28.2
0.4	0.1	0	0	0	0	0	120	6.6	28	1.5	2	0.1	27.7
0.4	0.1	0	0	0	0	0	163	7.3	43	1.9	2	0.1	28
0.5	0.1	0	0	0	0	0	176	7.5	48	2	2	0.1	28
0.2	0	0	0	0	0	0	24	4.7	4	0.8	0	0	26.8
0.9	0.3	0	0	0	0	0	34	10.5	12	3.7	1	0.3	28.4
0.5	0.2	0	0	0	0	0	210	8.4	60	2.4	4	0.2	28.2





















